

БҮГҮН БИИГИ ИЙЭ ДОЙДУБУТ ТЭБЭР СҮРЭБЭР— УЛУУ МОСКВАБА ССКП ХХШ СЪЕҢЭ АҢЫЛЛАР



БАРЫ ДОЙДУЛАР ПРОЛЕТАРИИДАРА, ХОЛБОУҢҮГ!

САҢА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОННААҢЫ КОМИТЕТЫН УОННА
ҮЛЭБИТТЭР ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААҢЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чурапчинского районного комитета КПСС и районного Совета
депутатов трудящихся Якутской АССР

№ 37 (3224)

1966 сыл Кулун тутар 29 күнэ.
ОПТУОРУНҢҮК

Тахсара 35-с сыла.
Сыаната 2 харчы

Советскай Союз Коммунистическай партиятын КК Пленумун туһунан ИНФОРМАЦИОННАЙ ИЙТИННЭРИИ

1966 сыл кулун тутар 26 күнүгэр ССКП Кийн Комитетын Пленума буолла.

Пленум Советскай Союз Коммунистическай партиятын ХХШ съёнигэр ССКП Кийн Комитетын отчуотун көрдө. Пленумга бу боһпурооска дакылааты ССКП КК Бастакы секретара таб. Брежнев Л. И. оҕордо.

Пленум Советскай Союз Коммунистическай партиятын ХХШ съёнигэр Кийн Комитет отчуоттуур дакылаатын биир санаанан бигэргэттэ.

Айымньылаах үлэбит өссө күүһүрдүн

И. П. ЛИСТИКОВ,
ССКП райкомун секретара

Билигин советскай норуот, бүтүн аан дойду үлэлээн итиллээччилэрин өйө-санаата биһиги дойдубут тэбэр сүрүбэр—улуу Москваба түмүлүннэ.

Бүгүн, кулун тутар 29 күнүгэр, Кремлгэ Съезтэр дыбарыастарыгар биһиги партиябыт, советскай дойдубут историятыгар сүдү улахан политическай суолталаах Советскай Союз Коммунистическай партиятын ХХШ съёһ аһыллар. Коммунистическай партия 12 мөлүйүүһгүнэ чугаһыр чилиэннэригэр быыбардаммыт съезд делегаттара мустан олорон, партия учараттаах сороктарын, саҥа биэс сыллаах былаан сүрүн сороктарын быһаарсыыны сабалылар.

Биһиги оройуоммут колхозтаахтара, промышленнай тэрилтэлэрин, учреждениеларын үлэһиттэрэ съезд аһыллар күнүн кэккэ ситиһиллэрдээх көрүстүлэр.

Колхозтар социалистическай куоталаһыларын икки ыйдаах түмүгүнэн, былааны ынах сүөһүнү итинигэ, эти, үүтү госдарствова атыылааһыҥа аһары толорон Ленин аатынан колхоз (председатель Е. С. Николаев, партком секретара Н. А. Дьячковскай) социалистическай куоталаһы кыайыылааһынан буолла уонна партия райкомун, райсовет исполкомун көһө сылдыар Кыһыл знамяларын ылары ситистэ.

(Салгытын 2 стр. көр.)

СЪЕЗКЭ БЭЛЭХТЭР

„Комсомол“ колхоз НЬЭЭМ-НЬЭЭЙИТЭЭБИ ферматын коллектива (старшай Пономарева М.С.) үүт ыамын бастакы кыбартааллааһы былаанын кулун тутар 25 күнүгэр 165,4 бырыһыан толордо эбэтэр 13802 кг оннугар 22827 кг үүт ыанна.

Субуруускай аатынан колхоз Мырыла АРБАА ХОТОНУН ферматын коллектива (старшай Сергеева А. Л.) үүт ыамын бастакы кыбартааллааһы былаанын кулун тутар 20 күнүгэр 158 бырыһыан толордо эбэтэр 8860 кг оннугар 13999 кг ыанна.

Эһиэ бу колхоз ЛАХАЛ-ДЫТЛААҢЫ ферматын коллектива (старшай Кривошанкин С. Г.) үүт ыамын бастакы кыбартааллааһы былаанын кулун тутар 20 күнүгэр 111 бырыһыан толордо эбэтэр 16156 кг оннугар 17906 кг ыанна.

Эрилик Эристин аатынан колхоз УОРБАТААҢЫ ферматын коллектива (старшай Титова М. Г.) үүт ыамын бастакы кыбартааллааһы былаанын кулун тутар 17 күнүгэр 113,5 бырыһыан толордо эбэтэр 14268 кг оннугар 16199 кг ыанна.

Карл Маркс аатынан колхоз ЛЭБИЙЭТЭЭБИ ферматын коллектива (старшай Слепцов В. Ф.) үүт ыамын бастакы кыбартааллааһы былаанын кулун тутар 23 күнүгэр 100,2 бырыһыан толордо эбэтэр 28730 кг оннугар 29357 кг ыанна.

Эрилик Эристин аатынан колхоз АТ УУЛАПЫТ ферматын коллектива (старшай Пинигина А. Е.) үүт ыамын бастакы кыбартааллааһы былаанын кулун тутар 15 күнүгэр 112,7 бырыһыан толордо, 6142 кг оннугар 7922 кг ыанна.



Кийн быыбардыр комиссия бигэргэтилиннэ

ССРС Верховнай Советын Президиума ССРС Верховнай Советыгар быыбардарга Кийн быыбардыр комиссия састаабын бигэргэттэ.

Комиссия председателинэн—Гришин Виктор Васильевич—ПСБСКС-тан, председатели солбуйааччынан—Муравьева Нонна Александровна—культура үлэһиттерин идэлээх союһуттан, комиссия секретарынан—Капитонов Иван Васильевич—культура үлэһиттерин идэлээх союһуттан.

СССА.

Айымнылаах үлэбит өссө күүһүрдүн

(Бүтүүтэ. Иннин 1 стр. нөр.) Ленин аатынан колхоз колхозтаахтара сьени көрсө государствоға үтү атылааһын кыбартааллаабы былаанын кулун тутар 20 күнүгэр 119, эти атылааһыгга сыл агардаабы былаанын 105,5 бырыһыан толорору ситистилэр.

Субуруускай аатынан колхоз (председатель А. В. Ефремов, партком секретара Р. Х. Кривошапкин) колхозтаахтара государствоға үтү атылааһын кыбартааллаабы былаанын кулун тутар 20 күнүгэр 107,1 эти атылааһыны 104 бырыһыан толордулар.

«Комсомол» колхоз Ньэмньэйтээби коммунистической үлэ фермата (старшай М. С. Пономарева) кыбартааллаабы былаанын 15 хонук иннинэ 165 бырыһыан толордо. Карл Маркс аатынан колхоз Лэбийэтээби ферматын (старшай, коммунист В. Ф. Слепцов), Эрилик Эристин аатынан колхоз Уорбатаабы коммунистической үлэ ферматын (старшай М. Г. Титова) коллективтара үтү ыамыгар кыбартааллаабы былааннын валовойунан аһары толортоотулар. Сьени көрсө итинник үрдүк көрдөрүүлэри ситисинт фермалар абыйа суохтар.

Сьезд иннинээби үлэ вахтатыгар турунан Эрилик Эристин аатынан колхоз Хайахсыкка, «Комсомол» колхоз Килэнгэ 200 миэтэлээх кулууптары олоххо киллэрдилэр. Бу күнүгэр өскүлө, интернат онтон да атын тутуулары ытыгы анаан тыаба маһы кэрдий уонна тутулар сиргэ киллэрини Мындабаайыга, Кырылаба, Харбалаба, Маралаайыга, Сыланга көхтөөхтүк ытылла турар.

Оройуон иннинээби промышленнай тэрлэлэртэн типография коллектива (директор П. М. Массеев) сьени көрсө эбэһээтэлисте ылынан кыбартааллаабы былаанын сьезд буолуон 10 хонук иннинэ 102 бырыһыан толордо. Рабочайдар Е. С. Юркевич, М. М. Яковлева, Г. Д. Трофимова үрдүк көрдөрүүлэри ситистилэр. Коммунальнай хонтуора үлэһиттэрэ Е. Павлов, П. Кирсанов, И. И. Захаров бэрэбинэ кэрдийтигэр ылыммыт эбэһээтэлистебэлэрин 200 бырыһыанга тийэ толордулар. Бытовой комбинат (директор А. Г. Платонова) кыбартааллаабы былаанын кулун тутар 25 күнүгэр

табаарынай бородууксуйаба 122,6 бырыһыан толордо.

Нэһилиэнньэни табаарынан хаачыйыга эргин үлэһиттэрэ сорох үчүгэй түмүктэри ситистилэр. Коммунистической үлэ коллективын аатын ылар иһин үлэһитир Хадаар сельпотун коллектива (председатель Д. В. Трофимов) эргин үлэһиттерин куоталаһыларыгар бастаан Роспотребсоюз уонна государственнай-кооперативнай эргин киин профсоюзун көһө сылдьар Кыһыл знамятын ылла. Сельпо табаар эргинин бастакы кыбартааллаах былаанын 113 бырыһыан толордо. Кытаанах сельпотун коллектива (председатель М. И. Яковлев) табаар эргинин кыбартааллаабы былаанын 101,1 бырыһыан уонна тыатан бултанар түүлээх кыбартааллаабы былаанын сьезд буолуон 8 хонук иннинэ 152 бырыһыан толордо.

ССКП сьенин көрсө хаһаайыстыбаннай үлэлэргэ эрэ буолбакка, оройуон политической олоһор үгүс өрүттээх үлэ ытылына. Культурнай-сырдатар тэрлэлэр үлэлэрин сэргэхситтилэр. Сельскэй кулууптар истэринэн самодеятельность коллективтара агитпоходтары тэрийдилэр.

Үлэһиттэр политической активностара норуот хаһаайыстыбатын 1966—1970 сылларга сайдытын биэс сыллаах былаанын Директиваларын бырайыагын киэнник дүүллэһингэ ордук түмүллэн ааста. Сьезд Директиваларын бырайыага аһаҕас партийнай уонна үлэһиттэр коллективтарын муньахтарыгар дүүллэһилинэ.

Партия XXIII сьенин көрсө ситиһилэр абыйа суохтар. Ону тэнинэн, хаһаайыстыбаннай үлэлэргэ итэбэстэр, ыарахаттар билигин да элбэхтэр. Оройуон колхозтарыгар ордук ыарахан балаһыаньа общественной сүөһү кыстыгар үөскээтэ. Билигини туругуна 5500 кэринэ сылгы аһылыкка кириде. От саппааһа ордук Карл Маркс, Калинин, Эрилик Эристин ааттарынан колхозтарга наһаа абыйаата. Үгүс колхозтарга сылгы өлүүтэ, ынах сүөһү дүдэһинтэ тахса турар. Ситэтэ суох ахсаанынан кыстыкка кириэн баран 700 сылгы өлө, 900 тахса мөлтөх туруктаах ынах сүөһү баар. Үгүс фермаларга эбии аһылык мөлтөбүттэн үтү ыаһына намыһах.

Колхозтарга сааскы ыһы бэлэмэ бары көрүгүнэринэн тохтон иһэр. Баар сизэмэ бурдугун ыраастааһыны Субуруускай аатынан эрэ колхоз сабалаата. Үгүс колхозтарга бурдук сизэмэтэ ситэ таһылла, тыа хаһаайыстыбатын массыналарын өрөмүөннээһин сабалана илик, хортуппуй сизэмэтэ тийибэт.

Партия райкома общественной сүөһү кыстыгын тэрээһиннээхтик түмүктүүрү оройуон бары үлэһиттерин бастакы учараттаах сорукутарынан ааҕар.

ССКП XXIII сьенэ советскай норуот саҕа биэс сыллаах былаанын бигэргэтэр. Саҕа пятилетка диэн тугуй? Пятилетка диэн бу ыстаалы уһаарар баарабай домна оһохтор, алмааһы, көмүһү хостуур күүстээх драгалар, элбэх энергияны биэрэр гидростанциялар, бөдөн научнай лабораториялар уонна колхозтар элбэх үтү, эмис эти биэрэр үгүс ынах, сылгы сүөһүлэрин фермалара, өлгөм үүнүүлээх киэнг хочолоро эрэ буолбатахтар. Бу советскай дьон материальной, культурнай олохторун таһыма күнүгэ үрдүүр пятилетката. Бу мөлүһүнүнэн олорор саҕа квартиралар, институттар, оскуолалар, театрдар, санаториялар, маһаһыннар.

Саҕа пятилетка бу советскай дьон өй-санаа, культура өтүнэн салгы үүнүүлэрэ, бу коммунизм диэки дьонуннаах хардыы. Саҕа пятилетка биһиги Коммунистической партиябыт киһи туһугар үлэһиттерин, дьон туһугар кыһамньытын үтү мөккүтэ.

Биһиги оройуонмут үлэһиттэр интиллээччилэрэ ССКП XXIII сьенэ туруорар саҕа сорукутары олоххо киллэрингэ туох баар күүстэрин күдэхтерин түмэн турар бэйэлэрин сэмэй кылааттары киллэрнэхтэрэ.



СНИМОККА: Субуруускай аатынан колхоз биэр бастыҥ ыанньыксыта Татьяна Седалищева партия сьенин көрсө үтү ыамыгар кыбартааллаабы эбэһээтэлистебэтин аһарда. П. Седалищев фотота.

КЫАЙЫЛААХТАРГА ЭБЭРДЭЛЭР

Субуруускай аатынан

КОЛХОЗКА

Колхоз бырабылыанньатын председателэ

таб. ЕФРЕМОВКА

Партком секретара таб. КРИВОШАПКИНГА

Комсомольскай комитет секретара

таб. ПРОКОПЬЕВКА

ССКП райкомун бюрота, үлэһиттэр депутаттары оройуоннаабы Советын исполкома, производственной управление уонна комсомол райкомун бюрота Субуруускай аатынан колхоз бырабылыанньатын, парткомун комсомольскай комитетын, нэһиликтэр Советтарын исполкомнарын, кинилэринэн сирэйдээн колхоз бары колхозтаахтары, колхозтаах дьахталларын, ыччаттарын уонна специалистарын ССКП XXIII сьенэ аһыллыгытын көрсө сыл бастакы кыбартааллаабы былаанын болдьобун иннинэ, кулун тутар 20 күнүгэр, государствоға үтү атылааһыны 107,1 бырыһыан эти атылааһыны 104 бырыһыан толорбуккутунан итинтик эбэрдэлиллэр.

Партия райкомун бюрота, райсовет исполкома, производственной управление уонна комсомол райкомун бюрота Субуруускай аатынан колхоз бары колхозтаахтара инникитин сүөһү итинтигэр, государственнай былааннары толорууга уонна аһары толорууга өссө саҕа үрдүк көрдөрүүлэри ситиһинэхтэрэ диэн эрэнэллэр.

ССКП райкомун секретара Райсовет исполкомун председателэ Управление начальнига Комсомол райкомун секретара

Е. ФИЛИППОВ
С. ОХЛОПКОВ
Н. АМВРОСЬЕВ
Ф. ИВАНОВ

„Комсомол“ колхозка

Колхоз бырабылыанньатын председателэ

таб. ИВАНОВКА

Партийнай тэрлэтэ секретара

таб. ИГНАТЬЕВКА

Комсомольскай тэрлэтэ секретара

таб. ПОТАПОВКА

ССКП райкомун бюрота, райсовет исполкома, производственной управление уонна комсомол райкомун бюрота „Комсомол“ колхоз бырабылыанньатынан, партийнай уонна комсомольскай тэрлэтэлэринэн сирэйдээн бары колхозтаахтары, колхозтаах дьахталлары, уонна специалистары ССКП XXIII сьенэ аһыллыгытын көрсө үтү государствоға атылааһын бастакы кыбартааллаабы былаанын болдьобун иннинэ 111 бырыһыан, эти атылааһыны—111,3 бырыһыан толорбуккутунан итинтик эбэрдэлиллэр.

ССКП райкомун бюрота, райсовет исполкома, производственной управление уонна комсомол райкомун бюрота „Комсомол“ колхоз бары колхозтаахтара тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын огорон таһаарыыга, государственнай былааннары толорууга уонна аһары толорууга инникитин да үрдүк көрдөрүүлэри ситиһинэхтэрэ диэн бигэтик эрэнэллэр.

ССКП райкомун секретара Е. ФИЛИППОВ Райсовет исполкомун председателэ С. ОХЛОПКОВ Управление начальнига Н. АМВРОСЬЕВ Комсомол райкомун секретара Ф. ИВАНОВ

Графигын аһарда

ССКП чилиэнэ Парасковья Прокопьевна Гуляева колхозка ыанньыксытынан үлэлээбитэ 15 сыл буолла. Кини Калинин аатынан колхозка племенной ферматы тэрийсиптэ. Сыл ааһы үрдүк ыамы ситиһэр. Кини бастакы сылыттан биридди ынабыттан 1118 кг үтү ыан, колхозка аан бастакынан тыһыынчалаахтар ахсааннарыгар кирибитэ.

1954 сыллаахха П. Гуляева РСФСР тыатын

хаһаайыстыбатын бастыҥнарын Кремлгэ ытыллыбыт сүбэ муньахтарыгар кыттыбыта. Ити уонна нөһүө сылларга ТХБСБ кыттылааҕа, кыра үрүн көмүс медалынан наһараадалааммыта.

Парасковья Прокопьевна ааспыт сылга үтү ыамын былаанын 113,8, оттон быйылгы дьыл 2 ыйдаах графигын 160,5 бырыһыан толорору ситистэ.

В. Ощепков.

СОРУДАХ АҔАРЫЛЫННА

Оройуон бары эргинин тэрлэлэригэр ыгырылаах Хадаар сельпота ССКП XXIII сьенин аһыллытын көрсө үрдэтиллибит соруу ылынан үлэлээтэ. Сельпо бастакы кыбартааллаабы былаанын табаар эргири-

гэр—113, киһигэ атытыгар—146,8, килиэп астааһыныгар—115, пайщикка тардыыга—375, паай үбүн хомууругар 232,5 бырыһыан толордо.

Д. ТРОФИМОВ, сельпо председателэ.

Былааны таһынан 5500 солкуобайдаах бордууксуйа

БОЧУОТ ДУОСКАТА

СССР XXIII съездин көрсө социалистической куоталаһыма маңнайгы кыбартааллаары былааннарын болдобуш иһин аһары толорбут коллективтары оройуоннаады Боцот дуоскатыгар таһаарарга:

„Комсомол“ колхозтан

Ньээмньээйи ферматын коллективын—үүт валовой ымын былаанын кулун тутар 25 күнүгэр 165 бырыһыан толорбутун иһин.

Субуруускай аатынан колхозтан

Лажалды ферматын коллективын—үүт валовой ымын былаанын кулун тутар 20 күнүгэр 111 бырыһыан толорбутун иһин.

Мырыла арбаа хотонун коллективын—үүт валовой ымын былаанын кулун тутар 20 күнүгэр 158 бырыһыан толорбутун иһин.

Эрилик Эристин аатынан колхозтан

Ат уулаһыт ферматын коллективын—үүт валовой ымын былаанын кулун тутар 15 күнүгэр 112,7 бырыһыан толорбутун иһин.

Уорба ферматын коллективын—үүт валовой ымын былаанын кулун тутар 17 күнүгэр 113,5 бырыһыан толорбутун иһин.

Карл Маркс аатынан колхозтан

Лэбийэ ферматын коллективын—үүт валовой ымын былаанын кулун тутар 23 күнүгэр 100,2 бырыһыан толорбутун иһин.

Коммунистар холобур көрдөрөллөр

Оройуон сүөсүһүттэрин ортотугар куоталаһы маяктарынан биллэр лажалдылары кытта күөкөрсөр, үлэбэ күрөстөһөр дьонунан ньээмньээйилэр буоллулар. «Комсомол» колхоз ханнык баҕарар түһүлгүбэ куоһур гынар бу ферматын коллектива пятиялетка боруогун атыллаат да бэйэтин хаһаайсытыбатын уоругун таһымын таһынан тахсар таһаарыылаах үлэлээбинэн ааттана оҕуста.

Ылан көрүң ааспыт икки ыйы. Ферма үрдүнэн барыта 65 онугар 133 центнер үүтү ыаннар сороктарын икки бүк толорбуттара. Ынахтарыттан үс гыммыттан биэрэ төрөөбүтэ.

СССР чилиэнигэр кандидат Мария Семеновна Пономарева салайар озорор олоххо, үлэлиир үлэбэ

Оройуоннаады промкомбинат рабочайдара СССР XXIII съездин аһыллытын көрүһө социалистической куоталаһыма кыһирсэн үлэлэтилэр. Столярнай сыах үлэһиттэрэ кулун тутар 25 күнүгэр дьэ тэрлин оҕорууга бастагы кыбартааллаады былааннарын — 136,7, оттон ары дьааһыгын бэлэмнээһин сороудабын 116,6 бырыһыан толорон,

былааны таһынан 5,5 тыһынанча солкуобайдаах бордууксуйаны биэрдилэр. Комбинат рабочайдара икки ыйга үлэ оҕорон таһаарытын көрүлүбүтүпүөбүр 9,7 бырыһыаннаан үрдэттилэр. Столярдар В. В. Парфенов, М. Т. Руфова, Н. П. Местников, П. Г. Макаров, маляр А. Я. Местников, тракторист А. Д. Дьячковская, шофердар С. П. Иванов,

С. И. Трофимов куоталаһыма кыһылаахтарынан буоллулар. Кинилэр бастагы кыбартааллаады былааннарын 104—152 бырыһыан толоронор, хаан-уруу партия учараттаах XXIII съездин аһыллар күнүн бэйэлэрин үлэлэригэр сэмэй бэлэхтэрдээх көрсөллөр.

Г. СТЕПАНОВ, промкомбинат директора.

СЪЕЗД АҢЫЛЛАР КҮНҮГЭР

Ленин аатынан колхоз колхозтаахтара социалистической куоталаһымы киэнник тэнитэн. съезд аһыллытын кэрэ производственной бэлэхтэрдээх көрүстүлэр.

Колхоз парткома, бырабылганньата уонна учаастактардаагы партийнай тэрилтэлэр бэйэлэрин биэр сүрүн сороктарынан общественной сүөһү кыстыгын үчүгэйдик тэрийэн сыл таһаарарга, партия съездин чизингэр сүөсүһүттэр ортолоругар үрдэтиллибит эбэһээтэлистибэлэри ылыннарар, ону олоххо киллэриини аахпыттара. Ыанныксыттар съезд аһыллар күнүгэр хас биердин ынахтан 120—130 кг үүтү ыырга социалистической эбэһээтэлистибэ ылыммыттара. Кулун тутар 20 күнүгэр туругунан ыанныксыт А. Г. Фомина хас биердин ынабыттан 187 кг үүтү ыан,

колхоз үрдүнэн бастаан иһэр. Ыанныксыттар М. Г. Егорова—172 кг, М. А. Абрамова—159 кг, М. А. Яковлева—133 кг, М. И. Карпова, А. С. Шестакова, Ф. И. Аммосова 134—153 кг үүтү ыаннар. эбэһээтэлистибэлэрин чизэстээхтик толордулар.

Колхоз үрдүнэн үүтү ымын, ааспыт сыл бу кэмнээбэр, хас биердин фуражнай ынахха 24,2 кг ордук ыанна. Амма учаастага (сэбиндиссэй М. М. Эверстов) үүт ымын, ааспыт сылга тэннээтэххэ, биердин фуражнай ынахтан уонна валовойунан икки төгүл көрүңгү үрдэттэ.

Колхоз кулун тутар 20 күнүгэр туругунан үүтү государствога атыылаһын бастагы кыбартааллаах былаанын 119,3, эти атыылаһын сыл агардаах былаанын съезд чизингэр толорго ылыммыт эбэһээтэлис-

тибэтин 105,5 бырыһыан толордо. Общественнай ынах сүөһүнү санга дьылтан бэттэх 99,98 бырыһыан тыһынаах иттибит. Кыра сүөһүнү көрүү-истиити тупсарылына. Сүөсүһүттэр П. С. Софронов, А. И. Кузьмин, Н. Г. Петров М. М. Куличкина туппут сүөһүлэрин сүтүгэ суох итэн туруораллар.

Колхоз механизатордара эмнэ үрдүк таһаарылаахтык үлэниллэр. Үрэх Күөрэ ыччат-комсомольскай ферматыгар трактористар Д. И. Пинигин уонна П. Н. Сибириков 400 сүөһү сиир отун-маһын быыстала суох хааччыйдылар. П. Н. Сибириков 1966 сыл бастагы ыйдарыгар 416 гектарга тэннэһэр сымнаҕас хорутууну оҕорон колхоз механизатордарыттан бастаан иһэр. ЗИЛ—164 мааркалаах массына шофера С. И. Петров 14200-тэн тахса тонна-километры оҕордо. Одьулуун учаастагын механизатордара съезд аһыллар күнүгэр ДТ—54 мааркалаах 5 тракторы уонна 3 «Беларуһу» өрөмүөннээн бүтэрүгэ ылыммыт сороктары чизэстээхтик толордулар.

Биер бастың булчут Н. П. Мордускин бастагы кыбартаалга 400 солкуобайдаах былаанын 559 солкуобайынан толордо. Булчуттар Н. Н. Мордускин, В. Н. Рязанская, А. Ф. Боякинов былааннарын аһардылар.

Быйыл балаҕа улахан кээмэйдээх тутуу ытыллара былааннаар. Итиннэхэ съезд аһыллар күнүгэр Амаҕа 3200. Одьулуунга 1500 бэрэбинэ кэрдилиннэ.

Ол эрээри колхоз үлэтиэр-хамнаһыгар үгүс итэбэстэр бааллар. Сааскы туоһахтаах культура уонна оҕуодот аһын ыһытыгар агрономической дьаһаллар быһаанник олоххо кыһираллар. Техника өрөмүөнэ хойутаан саҕаланна.

Колхоз парткомун бырабылганньатын уонна маңнайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэрин сүрүн сороктарынан ситиһиллэри өссө чингэтэн туран, баар итэбэстэри кылгас кэм иһинэн туораты уонна СССР XXIII съездин матырыйаалларын нэһилиэнньэбэ уонна колхозтаахтарга киэнник өйдөтүү буолар.

Н. Дьячковская, Ленин аатынан колхоз парткомун секретара.

тэлээх сиргэ баалларын иһин бэйэлэрин — бэйэлэрэ көрүннэхтэринэ сатанар. Сүөсүһүттэр куоталаһылар, кинилэр наада боулаһына уларытытылэрити, онто да суох кэмчи аһылыктаах кыстыкка от, дулба тиэллиитэ группа хараһын далыттан тахсыбаттар. Коммунистар үлэбэ энкилэ суох сыһыаннара атыттарга үтүөкөн холобурунан буолар. М. И. Лазарев быйыл кыһын булгаан сороудаһын аһарда, быһыһыгар ферма ханнык баҕарар тас үлэтигэр сылдьар. Билигин ыанныксыты солбуһан ыатар ынахтарыттан күн аайы биэсти-алталы киилэ үүтү ыан курулатар. М. С. Пономарева, ыстаарсай ыстаарсай курдук, үлэтинэн эмнэ чорбойор. Төрөө-



коммунистическойды сыһыаннаһар иллээх көргөһүннэ эйэлээх, иһи-биһили биер санаалаах ферма үлэһиттэрэ партия XX III съездин иһиннээби өрө күүрүү тыһынынан ааспыт үс ыйдары аастылар. Үрүң илгэни үксэтэр туһугар бары биер киһилии туруммуттара. Фуражир атырдыах тарбахтарыгар ууран отун кээмэйдир—биер да салаа от ордук-хоһу бэриллэ суохтаах. Эһин аһылыгы бэлэмниир кухня оһобун буруота тохтообокко субуллар. Фермага озорор 86 саастаах колхоһунай тутул ветерана, кырдыбаас коммунист Николай Михайлович Миронов оһоньор дьэстигэр нус-хас озорбот. Көргөнэ Мария Егоровнаа илии-атах буолан, эмнэ ферма үлэһитин курдук сананар.

Манна түөрт коммунист тутуах дьонунан, тыһын үлэһиттэринэн биллэллэр. Группорг Михаил Иванович Лазарев дьонун сөп-сөп муньан, күннээби үлэ-хамнас тэрээһинин, ферма олоһун-дьаһаһын ырыталлар. Биригээдэ кииниттэн төһө да аҕыс биэрэс-

бүт аҕыс ынабыттан күн ахсын сэттэли киилэ үүтү ылар. Оттон Николай Романович Сидоров ары тугар пуунга лаборанныр уонна 42 борооскуну көрөр.

СССР XXIII съездин көрсө—кыбартааллааһыны! Итинник тылы биэрбиттэрэ ньээмньээйилэр. Оттон кулун тутар 25 күнүгэр кинилэр үүт ымын үс ыйдаах эбэһээтэлистибэтин валовойунан 146 бырыһыан толорбуттара. Графигы таһынан 72,5 центнер үүтү туттарбыттара. Ити кэмгэ ынахтарын агара төрөөбүтэ.

Мария Егоровна Миронова, Евдокия Николаевна Парфенова курдук кыһылаах-хотуулаах ыанныксыттар баар буолан, бу көхтөөх коллектив съезди кырдык да үтүөкөн бэлэхтээх көрүстэ.

Ньээмньээйилэр—маладьыастар!

СНИМОККА: ферма коллектива.

П. СЕДАЛИЩЕВ, текстэ уонна фотота.

Үлэбэ ситиһинэн көрүстүлэр

ССКП XXII съёһин аатынан колхоз Бэрэтээби коммунистической үлэ биригээдэтин колхозтаахтара партия XXIII съёһин производственной бэлэхтээх көрсөргө эбэһээтистибэ ылыммытара. Колхозка 3 ый устата биридни ынахтан ортотунан 84 кг үүт ыаныллыахтаах. Оттон биригээдэ үлэһиттэрэ ити кэмгэ ынахтан 90 кг үүтү ыырга, ол иһингэр бастын ыанньыксыттар Мария Гуляева ити сыппараны 130. Евдокия Захарова—130, Мария Прокопьева, Татьяна Ноговицына 100 кг тиэрдэргэ сорукаммыттар.

Ыанньыксыттар биэрбит тылларын съезд күнүн көрсө толордулар. М. Гуляева

—147. Е. Захарова—130, М. Прокопьева—165, Т. Ноговицына уонна Е. Сивцева—118 кг үүтү биридни ынахтарыттан матылар. От аһылык төһө да кэмчитин, хаачыстыбата мөлтөбүн иһин, көөнньөрбөнү, дулбаны дэлэччи сиртэр буоланнар, ынахтар туруктара куһағана суох.

66 саастаах М. С. Сивцева 30 борсокуну көрөр. Кини борсокулара бары бастагы, иккис сорт туруктаахтар. Хонуу үлэһиттэрэ 345 тууу бэрэбинэтин уонна кулууп кырысытын тэрэпилиэтин маһын кэртилэр. Ыраах сиртэн оту тизийингэ, оттук маһы кэрдэн киллэ-

рингэ Андрей Чепалов, Егор Аммосов, Иван Аммосов ордук кыһамньылаахтык үлэлиилэр. Михаил Аммосов маһын бэйэтэ бэлэмнэнэн сылаас ойбону оттор, фермага уу баһар, сүөһү ноһуому тиэйэр, 3 ырбыт сылгыны аһатар. Ити курдук Иннокентий Сивцев эмнэ 3-4 суол үлэни толорор. Оттон Гаврил Васильев көөнньөрбүт дулбатын сүөһү таптаан сиир.

Биригээдэ чилиэннэрэ биір өйүнэн-санаанан түмсүүлээхтик үлэлиилэр. Партия XXIII съёһин чиэстээх үлэлэринэн көрсөллөр.

Е. Окоемова.



БАРНАУД. Алтайдаабы тыа хаһаайыстыбатын институтун агрономической факультетын кэтөхтөн үөрэнээччилэрэ дипломнай бырайыактарын көмүскээһини сағалаатылар. Экзаменнар мағнайгы күннэригэр бүтэрээччилэр дипломнай бырайыактарын туйгун сыанага көмүскээтилэр. СНИМОГКА: агроном дипломун көмүскээбит институту бүтэрээччилэр бөлөхтөрө (хаҕастан уҥа) «Партизанской» совхоз отделениетын агронома Николай Шамонаев, «Урожайный» совхоз кылаабынай агронома Сергей Кузнецов, ССКП Каменской куораттаабы комитетын бастагы секретара Евгений Парфенов уонна «Родина» колхоз председатели Петр Горская. В. Николаев фотота. ССТА фотохрониката.

Дьыллар уонна дьоннор

САГА ОЛОХ ИҢИН ОХСУСПУТА

Георгий Беляев икки саастаабыттан оччолорго улусууптатын остуораһыгар итиллибит уонна народволец, политическинай Б.Е. Окольскаяга аҕыс саастааһар сыл көрүгэ үөрэмнэ. Оттон салгыы Якутскайга үрдүкү начальнай училище үһүс кылааһын бүтэрэн баран, пединституту суруксугун көмөлөһөөччүтүнэн үлэстээбитэ.

Г. К. Беляев 1916 сыллаахха телеграфистар курстарын бүтэрэн, кылгас кэмгэ Якутскайга үлэстэн баран, Чурапчыга почта-телеграф хонтуоратыгар надсмотрщиктан үлэни тахсыбыта. Куоратка үрүнэр сылларыгар М. К. Аммосов, П. А. Ойуунускай уонна да атын оччоттооҕу ыччат бастыҥ араҕатын кытта сибээстэһэн, революционнай ойго-санаага тартыллыбыта. Ол курдук 1918 сыллаахха «Областаабы Совет» былааһын утары почта-телеграф уонна үп-банк үлэһиттэрин забастовкаларыгар Чурапчыттан үһүс буолан кыттыһыны ылбыттары уонна кыһыллар кэлиэхтэрингэр дьэри бэс ый көрүгэ «Областаабы Совет» телеграммаларын ылбакка да, биэрбэккэ да олорбуттара.

Кыһыллар кэлиэхтэриттэн Г.К. Беляев почта-телеграф отделение начальнигынан ананан, 1921 сыллаахха Чурапчыга бэс уонна уон, улусуе дьадаҥыларын муһнахтарын кэнниттэн. Чурапчыга ааһар балаҕаны аһыыга, драматической куруһуогу үлэстэнигэ, аптека дьэтин салдааһыныга, үөрэбэ суохтары үөрэттигэ активнай кыттыһыны ылбыта. Кини инициативатынан ааһар балаҕан дьэтэ тутулуубута.

1922 сыллаахха Е. И. Курашов этэрээтингэр штаб телегра-

фиһынан ананан Чурапчы Якутскайы, Иркутскайы. Охотскайы уонна Лена өрүс илин эгэринээби оройуоннары кытта быстыспат сибээһи олохтуур эппиэттээх үлэбэ сылдыбыта. — «Таб. Беляев Г. К. 1922-23 сыллардаахха Чурапчы дэриэбинэтигэр Илгийи Бойбуой телеграфнай узелга политкомунан үлэстээбитэ. Кини байыаннай эбээһинистээх киһи быһыытынан үлэстээбитэ. Сулууспатыгар үтүө суобастаахтык сыһыаннаспыта, түүн уонна күнүс бириэмэни аахсыбакка туран үлэһиттэрэ. Оперативнай-байыаннай сводкалары чуолкайдик ылар уонна бээрэр этэ, проводынан көпсөтүннэри ытара, кини туох баар үлэтигэр ханнык эмэ эндиэ баара көстүбэтэ».

Итини туһуулаан бу дьыһиһээх ыспараанканы биэрбэн Илгийи Бойбуой участка урукку начальнига уонна Саха АССР сэрритин байыаннай командующайа Е. И. Курашов.»

Кэлин Г. К. Беляев үлэһиттэр депутаттарын улустаабы уонна уокуруктаабы Советтарыгар быбарданан үлэстээбитэ. Чурапчыга оскуола, балыһа дьэһэлэрин тутууга улаханник көмөлөспүтэ.

Кини «Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сылларыгар килбиһинээх үлэтин иһин», «Германияны кыайыи иһин», «Японияны кыайыи иһин» медалларынан наҕараадаламмыта. Пенсонер Георгий Кононович Беляев 70 сааһын туула. Кини Советскай былааһы олохтообуһунга, культурнай-хаһаайыстыбаннай тутууга активнайдык кыттыыта үүнэр колүүнэ ыччакка үтүө холбурунан буолар.

Г. МАКАРОВ.

Чурапчы сельпота отчуоттуур

Чурапчы сельпотун пайщиктаах боломуочунайдарын мунньахтара буолан ааста. Сельпо ааспыт сыллаабы үлэтин туһунан отчуоттуур дакылааты сельпо председатели Р. П. Захаров онордо.

Сельпо ааспыт сылга табаар эргинин былаанын 107,2 бырыһыан толорбүт. Эбэтэр табаары эргини 1964 сылга төгүтүөтүөхкө 288,9 тыһыынча солкуобайынан улааныт, оттон нөһүлүннэ хас биридни кинитигэр тиксинтэ, эмнэ ити сылга төгүтүөтүөхкө, 93 солкуобайынан үрдээбит. Сельпо барыта 16 атыһылыр точкалаабыттан 10-на сыллаабы былааннарын толордулар. Нөһүлүннэбэ 11650 солкуобайдаах табаар иэс атыһылана.

Ааспыт сылга былааны толорууга киллэби атыһылыр отдел продавеһа Т. А. Ирдычьева, интернат-оскуола маҕаһынын продавеһа А. М. Павлова, Мурун Тыммыһа ларегун продавеһа Ф. В. Дерягина ордук үчүгөй көрдөрүүлэниилэр. Ол эрээри ситиһиннэр кэлин өттүлэрин көрдөхкө 6 атыһылыр точка былааннарын толорботулар, маҕаһынарга табаар сыанатын бэрээдэктээһин туруга мөлтөх, үүт бордуукталарынан эргини куһаҕан туруктаах.

Нөһүлүннэни киллэбинэн хааччыйы көрдөбүлгэ эппиэттээбэт. Ол курдук, оройуоннаабы бэкээринэ 538 тонна киллэби астыырын оннугар 498 тоннаны онорон, былаанын 92,6 бырыһыан толордо. Ити сүүрүн биричиннэтинэн кадр боппуруоһа мөлтөбө уонна бэкээринэ тымныта буолла.

Сельпо уденканы бириэмэтигэр ыппатабыттан—677, та-

баардар бөрүтү буолууларыттан 15528 солкуобайдаах ноцоокко түстэ.

Оройуоннаабы остолобуой ааспыт сыллаабы былаанын 100,6 бырыһыан толордо. Ол эрээри кухоннай онгоһук былаана баарасуоҕа 81 бырыһыан туолла. Кадрдар үгүстүк уларыһылар таһаарыллар, астанар аһылыктар хаачыстыбалара мөлтөх. Аҕардас ааспыт сылга остолобуойга 3 сибидиссэй уларыда. Аһы дьэбэ биэрин утумнаахтык ытыллыбат. Остолобуой 1339 солкуобай ноцооттоохтук үлэстээтэ. Сельпо отчуоттуур кэм устата итэбэстээһин 3 улахай түбэлтэтэ таһаарылына. Ол курдук М. Сыроватскай—950, Е. Макарова—1955, А. Филиппова—1200 солкуобайдаабы итэбэстээтилэр. Материальной эппиэттээх дьоннор итэбэстээһини таһаарылырыттан сельпо администратията 1162 солкуобайдаабы эрэ ирдээн ылла.

Көпсөһигэ барыта 10 киһи кытыһа. Чурапчы орто оскуолатын представителэ таб. Верхоцев маҕаһынарга элэстроттардар атыһыламматтарын, киллэп хаачыстыбата куһаҕанын критикалаата. Хаһаайыстыбаннай маҕаһын продавеһа М. М. Кириллин аһыһыттарга семинардар ытыллыбаттарыгар, онон инникитин итини үчүоттуур наадалааһар тохтуур. Кини итинтэн салгыы РСФСР-га бастаабыт Хадаар сельпотун үлэтин опытын тарҕатары, кадр боппуруоһунан олохтоохтук дьарыктанары, лавочнай комиссиялар инвентаризациялары сөптөөх кэмигэр ытталлары наадалаабынан аахта.

— Бородуукта бөрүтү буолууга, сыттыһыта-ымыйыта үгүс,—дир санэпидстанция үлэһитэ А. П. Головина.—Ол курдук 1077 кг балык атыһыллар дьобурдун сүтэрдэ. «Сельхозтехника» маҕаһыныгар 6 кг халбаһы, 86 кг быар уонна да атыттар бөрүтү буолууга таһаарылына. Ити сүүрүн биричиннэтинэн сөптөөх ыскылааттар, булуустар суохтара уонна материальной эппиэттээх дьон общественной баайга-дуолга эппиэтэ суох сыйыһаннаһылар буолла. Маныаха сельпо салалтатын өттүттөн сөптөөх болҕомто ууруллубат, бурыйдаахтардан ирдэбил олохтоммот.

Мырыла представителэ таб. Хомподоев (Соловьев) участка умнууга хаалбытын, табаары киллэрэн атыһылаһын мөлтөбүн, урут кэлбит табаардар таах

сыттылар тахсарын, итилэри чэпчэтэн атыһылаһын ытыллыбатын туһунан этэр. И. Я. Чичигинаров маҕаһынарга колхозтарга наадалаах биедөрө, быа-туһах, ат—сэбин курдук табаардар атыһыламматтарын критикалыр. Кини итинтэн салгыы Хатылыга эргин туһуулар суохтары, билгин баар маҕаһынар чааһынай дьэһэлэргэ үлэлиилэрин, онон инникитин сельпо салалтата бу нөһүлүннэргэ эргин туһууларын ытара наадалааһар тохтуур. Н. С. Филиппов эргин тэриилтэлэрэ эти преискуртан быһытынан атыһылаабаттарын, хаһаайыстыбаннай табаардар аһыһыттарын, оннообор нөһүлүннэбэ күннэтэ тутуулар ис таһас суоһун, онуоха сельпо салалтата итини бытовоей комбинакка да сакаастыырга кыһамматын сытын критикада тарта.

Сельпо бырабылланьатын мунньахтарыгар үлэбэ-хамнаста сыһыаннаах 13 эрэ боппуруос көрүлүбүт. Эппиэттээх дьон отчуоттара итиллибэт, ол да иһин итэбэстээһин чакчылар таһаарыллаллар. Үлэһиттэр ортолоругар итин үлэ мөлтөх таһымнаах, социалистической кыды куоталаһы куолдугар эрэ ытыллар. Сельпо атыһылыр точкаларыттан 38 бырыһыана сыллаабы былааннарын толорботохторо, былаан сөбө суох тиэрдиллэрин туһуулуур. Народнай маҕаһынар уонна атыһыта суох ларектар үлэстээбэттэр, дьаармаркалар тэриллэбэттэр. Инвентаризациялар уһундук ытыллар буоланнар, маҕаһынар уһун кэмгэ сабыллан туруулар тахсар. Нөһүлүннэбэ иэс атыһылаһын өссө да кыра. Онон сельпо салалтатын үлэтигэр баар итэбэстэри туоратан, киниэхэбэ киирбит критическэй этиилэри үчүоттаан, инникитин нөһүлүннэһи эргинэн хааччыйыны тосту тупсарар дьаһаллары олохтоһун эройиллэр.

Сельпо бырабылланьатын биір сыллаах үлэтэ ортонон сыаналанна. Бырабылланьа уонна ревизионнай комиссия саҕа састааптара талылыннылар. Сельпо бырабылланьатын председателинэн Р. П. Захаров быбарданна. Мунньах кыттыһылаахтара эргин үлэтигэр баар итэбэстэри туоратыыга уонна нөһүлүннэһи эргинэн хааччыйыны тупсарыыга туһаайылыбыт уураабы ылыннылар.

С. Алексеев.

Редактор Н.П. ВАСИЛЬЕВ.

РЕДАКЦИЯ ААДЫРЫҤА: Саха АССР, Чурапчы ээлиэһинэте Карл Маркс уул. 12 №-рэ. Телефоннар: редактор-0—113; отделлар 23, уопсай—0—11
Редакцияга ытар сурукка араспааньаны, ааты, аҕа аатын, аадырыһы толору суруллуохтаах.

Корякской национальной окурдук. Кыһынны дьаармарка Уһук Хотугу сир норуоттарыгар—Коряктарга, ительменнэргэ, обэһинэргэ, чукчаларга улахан үөрүүлээх бырааһыннык. Хоту дойду дьаармаркатыгар национальной тустуу, таба сүүрүүтүн курдук үгүс көр-нар оргуйааччы.

Камчатка хоту өттүгэр баар Тигиль ээлиэһинэбэ дьаармарка кэмигэр Геннадий Запороцкий уонна Владимир Шадрин тустан эрөллэрэ снимонка көстөр.

Ю. Муравин фотота, ССТА фотохрониката.

